



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

**PAMPIRI YA 2 (P2)**

**HLAKOLA/TLHAKUBELE 2012**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 80**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 13.**

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO: KAROLO YA A**

<b>Phihlello:</b> <b>Ohle [40]</b>	<b>Khouto 7</b> <b>Babatseha</b> <b>80–100%</b>	<b>Khouto 6</b> <b>Kgabane</b> <b>70–79%</b>	<b>Khouto 5</b> <b>Ntle</b> <b>60–69%</b>	<b>Khouto 4</b> <b>Lekane</b> <b>50–59%</b>	<b>Khouto 3</b> <b>E Foofo</b> <b>40–49%</b>	<b>Khouto 2</b> <b>Haella</b> <b>30–39%</b>	<b>Khouto 1</b> <b>Ha ho phihlello</b> <b>0–29%</b>
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>	- Dikahare di bontsha kutlwisiso e phethahetseng ya sehlooho. - Mehopolo ke e phepetsang kelello. - Moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse moqoqo o kgahlang haholo.	- Dikahare di bontsha hore sehlooho se nahanisisitswe ka botebo. - Mehopolo e tebile, e tsosa thahasello; - Moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse moqoqo o bohehang.	- Dikahare di bontsha kutlwisiso e ntle ya sehlooho. - Mehopolo ke e tsosang thahasello, e kgodisang; - Moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse moqoqo o bopehileng hantle.	- Dikahare di bontsha kutlwisiso ya sehlooho e mahareng feela; - Mehopolo ke e tlwaelehleng feela, e sa tebang; - Moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse moqoqo o mahareng feela	- Dikahare ke tse tlwaelehleng; ho dikgeo kgokahanong; - Mehopolo e batla e amohela; o a iphetaka; - Moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse moqoqo o lekaneng feela bakeng sa PTB	- Dikahare ha di a hlaka hantle, di hloka momahano; - Mehopolo ke e seng mekae feela, mme e a iphetaka; - Moralo le/ kapa mekgwaritso di a haella, moqoqo ha o a bopeha ka tsela e kgotsofatsang.	- O tswile lekoteng. Ha ho na monahano; - Mehopolo e kopakopane, ha ho na ntlha; - Ha ho na moralo le/kapa mekgwaritso. Nehelano e fokolang haholo.
<b>Matshwao a [28]</b>	<b>22½–28</b>	<b>20–22</b>	<b>17–19½</b>	<b>14–16½</b>	<b>11½–13½</b>	<b>8½–11</b>	<b>0–8</b>
<b>PUO, SETAELE LE TEKOL BOTJHA</b>	- Bopaki bo hlakileng ba temoho e lokolosi ya puo; - Taolo e matla ya tshebediso ya puo le matshwao a puo; - O sebedisa puo ya bonono ka tshwanelo - Kgetho e ntle ya mantswe; - Setaele se manolla sehlooho ka kgetho e babatsehang ya mantswe; - Moqoqo bohola ha o na diphoso ka ha o lokotswe botjha ho di hlaola.	- Bopaki bo itseng ba temoho e hlokolosi ya puo; - Taolo e kgotsofatsang ya puo le matshwao a puo; - O kgona ho sebedisa puo ya bonono ka tshwanelo - Kgetho ya mantswe bohola e ntle; - Setaele se manolla sehlooho ka kgetho e nepahetseng ya mantswe; - Moqoqo o batla o se na diphoso ka ha o lokotswe botjha.	- Temoho e hlokolosi ya puo e a haella; - Tshebediso ya puo le matshwao a puo bohola e nepahetse; - Kgetho ya mantswe e batla e haella, empa a loketse tema; - Setaele se a amohela mme se tsamaelana le ditlhokeho tsa sehlooho; - Moqoqo o batla o se na diphoso ka ha o lokotswe botjha ho di hlaola.	- Ho temoho e itseng ya matla a puo; - Puo ke ya mehla, e bonolo; - tshebediso e lekaneng ya matshwao a puo; - Kgetho ya mantswe e batla e haella, empa a tshwanela sehlooho; - Setaele se loketse ditlhokeho tsa sehlooho; - Ho ntse ho na le diphoso le ha moqoqo o lekotswe botjha ho leka ho di hlaola.	- Puo e a haella, bohola tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo; - Mantswe ho kgethlwe a motheo feela, kgetho ya mantswe e a haella; - Setaele se hloka momahano mme ha se a lokela sehlooho; - Diphoso di ngatanyana le ha moqoqo o lekotswe botjha ho di hlaola.	- Puo le matshwao a puo di sebedisitswe ka tsela e fosahetseng; - Kgetho ya mantswe e haella haholo; - Setaele ha se tsamaelane le sehlooho; - Moqoqo o tletse diphoso haholo, le ha o lekotswe botjha ho leka ho di hlaola.	- Puo le matshwao a puo di fosahetse haholo; - Kgetho ya mantswe ke e kopakopaneng, mofutswela feela; - Setaele se fosahetse ka nqa tsohle; - Moqoqo o tletse diphoso haholo mme o kopakopane, le ha ho na le boiteko ba ho o lekola botjha ho lokisa diphoso.
<b>Matshwao a [7]</b>	<b>6–7</b>	<b>5–5½</b>	<b>4½</b>	<b>3½–4</b>	<b>3</b>	<b>2½</b>	<b>0–2</b>

<b>SEBOPEHO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kgodiso e babatsehang ya sehlooho; dintlha di hlakile;</li> <li>- Dipolelo, diratswana kaofela di bopilwe ka nepahalo mme moelelo o hlakile;</li> <li>- Bolelele bo lekane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehlooho se hodiswa ka tsela e hlakileng; moqoko o momahane;</li> <li>- Dipolelo, diratswana di bopilwe ka nepo, moelelo o hlakile;</li> <li>- Bolelele bo lekane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ho na le dintlha tse seng kae feela tse loketseng;</li> <li>- Dipolelo, diratswana boholo di nepahetse, moelelo o hlakile;</li> <li>- Bolelele bo batla bo nepahetse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ho na le dintlha di se kae tse loketseng sehlooho;</li> <li>- Ho tsamaya ho ba le dikgeo popong ya dipolelo, diratswana empa moelelo o a utlwahala;</li> <li>- Bolelele bo nepahetse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dintlha tse itseng tse loketseng sehlooho di teng mona le mane;</li> <li>- Dipolelo le diratswana di fosahetse, empa moelelo o ntse o utlwahala;</li> <li>- Bolelele: o molelele/ mokgutshwane haholo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O tswa lekoteng ka nako e nngwe. Ho boima ho utlwa hore o bua ka eng;</li> <li>- Dipolelo, diratswana di bopehile hampe mme ha di utlwahale;</li> <li>- Bolelele: o molelele/ mokgutshwane haholo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O tswile lekoteng ho hang;</li> <li>- Dipolelo, diratswana ho kopakopane, ha ho na botsitso;</li> <li>- Bolelele: o molelele/ mokgutshwane haholoholo.</li> </ul>
<b>Matshwao a [5]</b>	<b>4–5</b>	<b>3½</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1½</b>	<b>0–1</b>

**Kereite ya ho tshwaya (Moqoko Puo ya Tlatsetso ya Bobedi)**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo	28	DM. =
Puo, Setaele le Tekolobotjha	7	PST =
Sebopeho	5	Seb. =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>40</b>	

### **Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela.
- Lekodisa tema ya mohlahlobuwa mme o fane ka matshwao dintlheng tse nepahetseng le ha ebe ha o dumellane le tsona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng ho tshwaya moqoqo. Ruburiki e arotswe dikarolo tse tharo (A: Moqoqo, B: Tema ya kgokahano e telele le C: Tema ya kgokahano e kgutshwane).
- Motshwayi a hlokomele hore ha mohlahlobuwa a sebedisitse pene e le nngwe e tshwanang bakeng sa ho hlaola diphoso, a ananele boiteko boo.

### **Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

- Seha mola ka tlasa lentswe kapa polelo e fosahetseng, mme o bontshe mofuta wa phoso ka ho sebedisa matshwao a latelang:
  - / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
  - \_\_\_/+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
  - mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
  - mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
  - mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
  - p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/ e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
  - λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
  - // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

## **KAROLO YA A: MOQOQO**

### **1.1 Lenyalo la selemo (Moqoqo o hlalosang)**

- Ona ke moqoqo o hlalosang kapa o nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohleng e bontshang tatelano.
- Moqoqo o hlalosang o bopa setshwantsho sa seo ho buuwang ka sona ka mantswe.

#### **Dikahare**

Ke tataiso feela

- Ho tjhaba ha letsatsi la mohlalele monene le boemo ba lehodimo.
- Tse etshahetseng tse ntle/tse mpe lenyalong.

### **1.2 Tsela e boima ya thuto eo ke e tsamaileng (Moqoqo o hlalosang)**

- Moqoqong ona ho fetiswa/hlahiswa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang. Ona ke moqoqo o hlalosang kapa o nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohleng e bontshang tatelano.
- Moqoqo o hlalosang o bopa setshwantsho sa seo ho buuwang ka sona ka mantswe.

#### **Dikahare**

Ke tataiso feela

- Ditaba tsa moqoqo ona di hlalose mathata ao moithuti a kopaneng le ona ho tloha Mokgahlelong wa Motheo ho ya fihla thutong e phahameng, kholetjheng kapa yunivesithing.

### **1.3 Mohwanto wa boipelaetso oo nkileng ka ba ho wona (Moqoqo wa phetelo)**

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Moqoqo ona boholo o tla sebedisa lekgathe lefetile.

#### **Dikahare**

Ke tataiso feela

- Ditaba tsa moqoqo ona di phethe tsa mohwanto le mabaka a entseng hore ho be le boipelaetso.

### **1.4 Tseo ke ithutileng tsona tshomong (Moqoqo wa phetelo)**

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Moqoqo ona boholo o tla sebedisa lekgathe lefetile.

#### **Dikahare**

Ke tataiso feela

- Ditaba tsa moqoqo ona di phethe diketsahalo tsa tshomo.

1.5.1– **Manollo ya ditshwantsho**

1.5.4

- Moqoqong ona bahlahlobuwa ba lekodisisa setshwantsho mme ha ba qetile ba ngola moqoqo oo ba hlalosang kapa ba phetang ka se etsahalang.  
(Motshwayi a hlokomele hore mohlalobuwa a ka ngola mofuta ofe kapa ofe wa moqoqo ho ya ka moo a tla hlalosang setshwantsho ka teng.

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 40**

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE: KAROLO YA B**

<b>Phihlello:</b>	<b>Khouto 7 Babatseha 80–100%</b>	<b>Khouto 6 Kgabane 70–79%</b>	<b>Khouto 5 Ntle 60–69%</b>	<b>Khouto 4 Mahareng 50–59%</b>	<b>Khouto 3 E Foofo 40–49%</b>	<b>Khouto 2 E karolwana 30–39%</b>	<b>Khouto 1 Ha ho phihlello 0–29%</b>
<b>DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e babatsehang ya ditlhoheho tsa tema;</li> <li>- O tsepamisa maikutlo sehloohong;</li> <li>- Dikahare le mehopolo di momahane, dintlhana di tshhehetsa sehlooho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O na le tsebo e ntle ya ditlhoheho tsa tema;</li> <li>- O tsepamisa maikutlo, ha a kgeloha;</li> <li>- Dikahare le mehopolo di momahane ho kgotsofatsang, dintlha di tshhehetsa sehlooho;</li> <li>- Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e momahaneng ho kgotsofatsang;</li> <li>- O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho ka nepo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e mahareng ya ditlhoheho tsa tema;</li> <li>- O tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane;</li> <li>- Tema e momahane ho lekaneng ka dikahare le mehopolo;</li> <li>- Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, mme e momahaneng ho amohelehileng;</li> <li>- O sebedisitse bohola ba melao e loketseng ya sebopeho ka nepo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e lekaneng ya ditlhoheho tsa tema;</li> <li>- O batla a kgeloha, empa moelelo ohle o ntse o utlwahala;</li> <li>- Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse itseng di tshhehetsa sehlooho;</li> <li>- Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelehang bakeng sa PTB;</li> <li>- O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka tsela e lekaneng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e seng kae ya ditlhoheho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha ho hloka ho tsepama;</li> <li>- Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding;</li> <li>- Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse seng kae di tshhehetsa sehlooho;</li> <li>- Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e amohelehang ho mahareng bakeng sa PTB;</li> <li>- O sebedisitse tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo ya motheo feela ya ditlhoheho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ho tsepamiseng maikutlo;</li> <li>- Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ngata;</li> <li>- Ha se ka nako tsohle tema e momahaneng ka dikahare le mehopolo, dintlha tse tshhehetsang sehloho di mmalwa feela;</li> <li>- Bopaki ba moralo le mekgwaritso bo a haella; tema ha e bohehe;</li> <li>- O sebedisitse tsebo e haellang ya melao ya sebopeho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha a na tsebo ya ditlhoheho tsa tema;</li> <li>- Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ding;</li> <li>- Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolo; dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa haholo;</li> <li>- Moralo le mekgwaritso di a fokola; nehelanoi ya tema e fokolang.</li> <li>- Ha a a sebedisa melao e loketseng ya sebopeho.</li> </ul>
<b>Matshwao a [14]</b>	<b>11½–14</b>	<b>10–11</b>	<b>8½–9½</b>	<b>7–8</b>	<b>6–6½</b>	<b>4½–5½</b>	<b>0–4</b>

<b>PUO, SETAELE LE TEKOL BOTJHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O sebedisitse melao yohle e loketseng ya sebopeho;</li> <li>- Tema e bopehile ka bokgabane mme e nepahetse;</li> <li>- Tlotlontswe ke e loketseng sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Boholo setaele ke se loketseng;</li> <li>- Tema e batla e se na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe hantle mme boholo e nepahetse;</li> <li>- Tlotlontswe e ntle mme e loketse sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Boholo setaele ke se loketseng;</li> <li>- Tema e batla e se na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse ho lekaneng;</li> <li>- Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ho lekaneng;</li> <li>- Boholo setaele ke se loketseng;</li> <li>- Tema ha e na diphoso hakaalo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse ho lekaneng;</li> <li>- Tlotlontswe e batla e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo ho lekaneng;</li> <li>- Setaele se batla se loketse tema;</li> <li>- Ho ntse ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diphoso di ngata;</li> <li>- Tlotlontswe e a haella mme tema ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Ho na le ho kgao-kgao setaeleng.</li> <li>- Tema e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e a fokola mme e thata ho baleha;</li> <li>- Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Setaele ha se dumellane le sehlooho hanyenyane feela;</li> <li>- Tema boholo e na le diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele – e telele/kgutshwane haholo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha;</li> <li>- Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo;</li> <li>- Setaele ha se tsamaelane le sehlooho;</li> <li>- Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele – e telele/kgutshwane haholo</li> </ul>
<b>Matshwao a [6]</b>	<b>5–6</b>	<b>4½</b>	<b>4</b>	<b>3–3½</b>	<b>2½</b>	<b>2</b>	<b>0–1½</b>

**Kereite ya ho tshwaya tema ya kgokahano e telele (Puo ya Tlatsetso ya Bobedi)**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo le Sebopeho	14	DM. =
Puo, Setaele le Tekolobotjha	6	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	



## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

### 2.1 **Lengolo la semmuso:** *(lengolo la kopo ya mosebetsi wa nakwana ho mookamedi wa lebenkele.)*

Mofuta ona wa tema o lokela ho ba le dintlha tse latelang:

- Diaterese tse pedi – ya mohlalobuwa (mongodi). Hodimo bohareng ka letsohong le letona, e nto latelwa ke ya moamohedi wa ditaba, mme yona e ngolwe ho tloha qalong ya leqephe ka letsohong le letshehadi.
- Tumediso
- Sehlooho sa ditaba
- Ditaba: Selelekela  
Dikahare  
Qetelo/phethelo
- Puo e hlakileng mme mongodi a tobe taba.
- Phetelo ya lengolo
- **Dikahare:**
- Ke tataiso feela
- Ditaba tsa lengolo lena di itshetlehe hodima kopo ya mosebetsi wa nakwana.

### 2.2 **Puisano:** *(Puisano e pakeng tsa metswalle mabapi le ho ntshetsa dithuto pele ka mora Kereiti ya 12.)*

- Puisano e lokela ho ikgetha ka matshwao a yona.
- Puisano e lokela ho toba taba.
- Ditaba e be tse amanang le sehlooho.
- Polelo ka nngwe e lokela ho araba seo ho buisanwang ka sona.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.
- **Dikahare**
- Ke tataiso feela
- Ditaba tsa teng di itshetlehe hodima ho ntshetsa dithuto pele.

### 2.3 **Pehelo/Raporoto/Tlaleho:** *(Raporoto e kgutshwanyane e mabapi le boitshwaro bo bobe ba baithuti.)*

- Dikahare di lokela ho utlwahala hore di bolela ka se bonweng.
- Tlaleho e lokela ho toba taba.
- Dintlha e lokela ho ba tse nepahetseng ebile ho ena le bopaki ba ditaba.
- Dintlha tsa bohlokwa di hlake.
- Molaetsa o totobale e be wa nnete, o nyallane le se tlalehwang.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.
- E kenyeletse letsatsi le nako eo diketsahalo di etsahetseng ka lona.
- **Dikahare**
- Ke tataiso feela
- Raporoto e mabapi le boitshwaro ba baithuti nakong ya dithuto tsa tlatsetso.

2.4 **Lengolo la kutlwelobohloko:** (*Mantswe a matshediso ho motswalle ya hlokahalletsweng ke motswadi.*)

Mofuta ona wa tema o lokela ho ba le dintlha tse latelang:

- Aterese e le nngwe – ya mohlalobuwa (mongodi) hodimo ka letsohong le letona.
- Tumedisio
- Ditaba: Selelekela  
Dikahare  
Qetelo/phethelo
- Puo e hlakileng mme mongodi a tobe taba.
- Ditaba e be tse tshedisang.
- Phetelo ya lengolo.
- **Dikahare**
- Ke tataiso feela
- Ditaba di lokela ho ba tse bontshang kutlwelobohloko ka motswadi ya seng a re siile wa motswalle.

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20**

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANYANE: KAROLO YA C**

Phihlello:	Khouto 7 Babatseha	Khouto 6 Kgabane	Khouto 5 Ntle	Khouto 4 Mahareng	Khouto 3 E Foofo	Khouto 2 E karolwana	Khouto 1 Ha ho phihlello
	80–100%	70–79%	60–69%	50–59%	40–49%	30–39%	0–29%
<b>DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO</b>	- Tsebo e babatsehane ya ditlhoheho tsa tema; - O tsepamisa maikutlo sehloohong; - Dikahare le mehopolo di momahane, dintlhana di tshhehisa sehlooho	- O na le tsebo e ntle ya ditlhoheho tsa tema; - O tsepamisa maikutlo, ha a kgeloha; - Dikahare le mehopolo di momahane ho kgotsofatsang, dintlha di tshhehisa sehlooho; - Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e momahaneng ho kgotsofatsang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho ka nepo.	- Tsebo e mahareng ya ditlhoheho tsa tema; - O tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Tema e momahane ho lekaneng ka dikahare le mehopolo; - Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, mme e momahaneng ho amoheleng; - O sebedisitse bohlo ba melao e loketseng ya sebopeho ka nepo.	- Tsebo e lekaneng ya ditlhoheho tsa tema; - O batla a kgeloha, empa moelelo ohle o ntse o utlwahala; - Momahano e lekaneng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse itseng di tshhehisa sehlooho; - Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e amoheleng bakeng sa PTB; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka tsela e lekaneng.	- Tsebo e seng kae ya ditlhoheho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha ho hloka ho tsepama; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqeng tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse seng kae di tshhehisa sehlooho; - Moralo le mekgwaritso di hlahisitse tema e amoheleng ho mahareng bakeng sa PTB; - O sebedisitse tsebo e mahareng ya melao ya sebopeho.	- Tsebo ya motheo feela ya ditlhoheho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ho tsepamiseng maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ngata; - Ha se ka nako tsohle tema e momahaneng ka dikahare le mehopolo, dintlha tse tshhehisa sehloho di mmalwa feela; - Moralo le mekgwaritso bo a haele; tema ha e bohehe; - O sebedisitse tsebo e haelleng ya melao ya sebopeho.	- Ha a na tsebo ya ditlhoheho tsa tema; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ding; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolo; dintlha tse tshhehisa sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang. - Ha a sebedisa melao e loketseng ya sebopeho.
<b>Mathswao a [12]</b>	<b>10–12</b>	<b>8½–9½</b>	<b>7½–8</b>	<b>6–7</b>	<b>5–5½</b>	<b>4–4½</b>	<b>0–3</b>

<b>PUO, SETAELE LE TEKOLO BOTJHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O sebedisitse melao yohle e loketseng ya sebopeho;</li> <li>- Tema e bopehile ka bokgabane mme e nepahetse;</li> <li>- Tlotlontswe ke e loketseng sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Boholo setaele ke se loketseng;</li> <li>- Tema e batla e se na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe hantle mme boholo e nepahetse;</li> <li>- Tlotlontswe e ntle mme e loketse sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Boholo setaele ke se loketseng;</li> <li>- Tema e batla e se na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse ho lekaneng;</li> <li>- Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ho lekaneng;</li> <li>- Boholo setaele ke se loketseng;</li> <li>- Tema ha e na diphoso hakaalo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse ho lekaneng;</li> <li>- Tlotlontswe e batla e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo ho lekaneng;</li> <li>- Setaele se batla se loketse tema;</li> <li>- Ho ntse ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lokotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela. Diphoso di ngata;</li> <li>- Tlotlontswe e a haella mme tema ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Ho na le ho kgao-kgaoha setaeleng.</li> <li>- Tema e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e a fokola mme e thata ho baleha;</li> <li>- Tlotlontswe e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</li> <li>- Setaele se dumellana le sehlooho hanyenyane feela;</li> <li>- Tema boholo e na le diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha;</li> <li>- Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo;</li> <li>- Setaele ha se tsamaelana le sehlooho;</li> <li>- Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo</li> </ul>
<b>Matshwao a [8]</b>	<b>6½–8</b>	<b>6</b>	<b>5½</b>	<b>4–4½</b>	<b>3½</b>	<b>2½–3</b>	<b>0–2</b>

**Kereite ya ho tshwaya tema ya kgokahano e telele (Puo ya Tlatsetso ya Bobedi)**

<b>Makgetha Tekanyetso</b>	<b>a</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo le Sebopeho		12	DM. =
Puo, Setaele le Tekolobotjha		8	PST =
<b>Matshwao ohle</b>		<b>20</b>	

## KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANYANE

- 3.1 **Ditaelo:** (*Ditaelo tsa ho sebedisa moriana o bolayang dikokonyana.*)
- Lebitso la sehlahiswa/moriana le lebitso la motho ya o entseng.
  - Mehato e lokelang ho latellwa ya ho sebedisa moriana e hlake. Melawana e hlokomedisang tshebediso ya moriana Nako eo moriana o ka sebediswang ka yona. Tulo eo o lokelang ho behwa ho yona.
  - **Dikahare**
  - Ke tataiso feela
  - Ditaelo le melawana e lokelang ho latellwa tshebedisong ya moriana wa dikokonyana.
- 3.2 **Pampitshana ya tlhahisoleseding (Flyer):** (*Tlhahisoleseding e tsebisang ka dikuku tse rekiswang.*)
- Tshebediso ya mantswe e be e hohelang le e susumetsang.
  - Tlhahisoleseding e hlalose lebitso la mofuta wa dikuku le moetsi wa tsona ka botlalo.
  - Tlhahisoleseding e kenyeletse aterese le dinomoro tsa mohala tsa moetsi wa dikuku le nako eo dikuku di ka fumanwang ka yona.
  - Tshebediso ya mantswe e be e amohelehang e hlwekileng e hlohang ditlhapa.
- Dikahare**
- Tlhahisoleseding e hlalolang ka ho rekiswa ha dikuku le tulo eo di rekisetswang ho yona.
- 3.3 **Karete ya memo:** (*Karete e memelang lenyalo.*)
- Ditaba e be tse ngolwang ka bokgutshwanyane, mme di tobe taba.
  - Ditaba e be tse memelang momemuwa moketjaneng oo a o memetsweng
  - Aterese, nako le letsatsi la lenyalo di ngolwe.
  - Puo e be e hlakileng.
- Dikahare**
- Ke tataiso feela
  - Ke karete ya memo ya lenyalo.

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80**